



## **Чуралчыға күн тахсар !**

# САΗАОΛАОХ

ХАНЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮНДІКЕН ТАХСАР

Сонуннар

## "КИЛЭНГКИ" СЫЛГЫ КООПЕРАТИВА ТЭРИЛИННЭ

Республикасынан сыйынын жиңиз улахан сүолтта бөрмөлдөр буолла. Уердзин, кооптерацстанан жиңиздөр дие сорук турда. Ошко саптубанынан Кызылдаш избийтшөттөр 30-ча ылт бөйкөлгөн чычынын сыйыларын холбоон 'Кызылжы' дие быйылтын төрөх 200-такса төбө сыйындаш потреңгельдик кооптератыны тәрэйдилэр. Кооптератындын мунисципалдан 5 жиңиттөн саста-атташ салайтар, 3 жиңиттөх изтезен көрөп сабыйын талла. Председателинин 20-жылдын магылын урдууттэн түспөттөх, сыйынчылганнан сиягузмана, улахан уосутталаудын Н.Г. Владимироров, толюроогтуу дикторорынан И.Ш.Пономарев аныппылар. Кооптератив инициатива оттүгөр бойжетин базатын ханаттар, сыйынчылган ахсаанын заңбеттер соругу турууорар. Ол курдук, быйылты 'Мыңдайылым' ТХИК-тан уер сыйынчылганнан атыштанаар, дәэрибинингтөн үс көрсөн мұраш сыйтар бирдәрліліктөн 'Чаны' дисти сирғе санга база тутар балыкандардаш.

### "CO" kopp

## **ЧУРАПЧЫ УЛУУНУГАР ОТТООҮҮН ХААМЫЫТА**

(Атырдах ыйын 4 күнүнээйн туругунан

№	Нийнээжтэр	Ходуна үүсгэй сано (га)	2008 с. бийлийн (тонна)	Эрхэмлэг					Техника ахлаачын	Огтуулар	Огсуулна (га)	Союзтуп- наалын (тонна)
				барыга	механиз.	тех. загардах	вело- лони	шанч				
1	Алшар	1825	1400	21	1	11	1	8	66	326	560	560
2	Арынзалах	2015	1200	33		28	5		52	150	540	420
3	Баяны	2646	1150	18		15		3	22	75	510	400
4	Болотово	4225	1650	27		27			42	172	1150	530
5	Бодлутур	4484	2600	35	3	12	15	5	61	450	1385	1310
6	Кызынзалах	2963	1550	44	2	39	1	2	71	225	850	520
7	Мутудай	2554	1800	51	1	28	19	3	65	250	1100	1000
8	Одзуууын	5000	2000	95	3	92			102	240	1100	770
9	Солоньен	5403	2100	24	3	19		2	30	127	1930	1711
10	Сынзаг	4619	2700	106	3	101	2		131	381	1916	926
11	Төмөй	2150	1250	43	3	38		2	47	191	995	795
12	Ханзар	3414	1700	26		12	8	6	46	260	1510	700
13	Хичинхи	3792	1900	60	1	51	4	4	60	300	1700	1000
14	Хийнхөтөл	3109	1800	42	3	24	15		60	237	1800	911
15	Хөхтөлөр	3433	2000	62	3	56		3	75	250	2000	1000
16	Чаныр	3449	1900	30		29		1	37	151	908	678
17	Чурааны	1060	2200	65	33	30		2	80	300	1200	1000
	Үзүүлэх үрдүүнэн	56141	30900	782	59	612	70	41	1047	4085	21154	14231

Ты ханаинстыбтын управлениета.



# БАНГЛАДЕШТАН ЫАЛДЫТ

Ытык Таатта сирэ, олонхо дойдуга, ыраахтан-чуластан араас ыалдыгтары бойзтигө тарда-тууяа туарар. Бу күннэрз ыраах Башкадечев оло-пор биир дойдуглаахлыг Али Людмила Михайлов-на изээ сырьгтта. Нуучча изалзэх, саха аялаах кынсчаан дьюллоох Түймәадаттан тийин Ленин-град куоракка уэрзээ сырьсан, 1973 сырьлаахса ыраах Башкадечев студенца Мухаммед Алига кэр-тог тахсыбыгт. Энээр ыал 1985 сырьлаахса Али дой-дугуттар иенен барбыгтар.

— Банглацен Саха сириттэн төрүт атынайыллаах дойду, — дэвир Людмила Михайлова. — Бастован тийтий баран сылаанаа бэрдиггэн салла санаабылтым. Ол эзээр, сотору кэмийн зурагамжитим. Хайсан, омук буулан, мянган турдах буола сээлдээлсийм? Ол ийнин, дульгуяан туран, тылтаатай-өстөрүн, майгыларыш, угээстэрийн зурагамжитим. Онно дыхтар дызэтигээр олорон, овилорун, цэвэртэйн көрөр анхлаах. Ихэс иволоохнуун, улахан нийтийн Кения кийитгэгээр кэргэн тахсан, оюн тохижуудаа. Кыра нийтийн байзбер баар. Дойдубар 23 сэлт буулан баран калим. Дьюкуускай улаалтагт, сайдьбыгт, кэнзэйт. Санчалтын технологиян тутулдугут таас дээрээ албоор сэхтэрдээ. Дьюн-сэргээ зөвхөн ол сисориний обит. Маджныннаарга ас-табаар албоогит, араас мааркалаах массынхаа дээлэйт. Уопсаильян, дойдум дохио сайдьлын нийтийн тэнгээ хаамсын көрөн, уердүм. "Таатга" түмсээ шигээрээтынан, Таатта улууңнагар калим. Чөрөөхөх ѿсанаа Хадаайыга сэргэлтийн, саха омук үйлзэх угээстэрийн, материальныййн культура-ийн хувьталь бийчилжим.

Райса СИБИРЯКОВА.

Хаартысқаң: Ырах Бангладешка олорор  
Тобыш Али. Ытық-Күнгэ Хадайы музейінен.

# "РОССИЯ КЭСКИЛЭ"

Ыам ыйын 31 күнүтәр дойдубут тэбэр сүрэээр Москва куоракка "Россия кээкилэ" дизн парад буолан ааста. Манна Россия араас муннуктарыгтан түйгүн, үтүгэй ўөрөхтээх, оюо хамсаанынын лидердэрэ талыллан кыттышыны ылар чизэс тигистилэр. Саха сирин делегациятын "Бийр шыгыл Россия" партия көвүлээн нынгта. Араас улуустартган барыга 70-тан тахса оюо бара сырьгта. Бинги улуустан бу паракка сэтгэ оюо Дима Корякин (Чуралчы 2 №-дээх оскуолата), Коля Черноградской (ЧРО-СИО), Айша Максимова (С.А.Новгородов аатынан Чуралчы орто оскуолата), Вика Дорофеева, Сардаана Макарова (улуустааы гимназия), Сайынша Новгородова (Болгоно орто оскуолата), Дима Михайллов (Одъулуун орто оскуолата) кыттышылар.

Дыккууский куоракса Мария дынзитгэр эрдитсан мун-  
иыннаар салайзаччыларбыт ханна, хайдах сыйыцьарбы-  
тын, туту гыньяхтаахпэтын бынааран, субатын бизэрбикт-  
тэра. Оюн чугас дынмут, төрөгүүтгэрбиз алластарынан  
эрзилжихээгээ аяланга туруумынгүй. Котои ылдигт нангууз  
күммүүтгүүр ох курдук онгостон, Саха сирэврас символи-  
калаах формаларбытын катэн, былаах тутаан М.В.Ломоно-  
сов аялтынан МГУ таңыгар муунинбург. Манна бийсэхээ  
тунаайылыбыт талеенгээх этийнээрийг Россия государст-  
вотын ан дойдуга иннээс икүнгээ таһаарар төхүү күүс-  
буоларбыт туунын тышлары ўэрэ, долгуудаа ийнтийбит.  
Ити ижнээ улахан концерт тэрилийнээ. Оюн бишили эрдит-  
сан бэлзмийзбийт нүүмжрэйтгисэн сценава тахсан республи-  
кабыгын билүүннэрдигүй.

Саха сирии делегацията нарад өмнөттэн тута Краснодарский кыраай Туапсе куоратыгар баар "Орленок" көзинчэ сыйнишана эмис айалыга туруннубут. "Орленокка" бийлигин олус үрдүк таңымга көрсөн, сылаабыт даан, уруасуттан биләр сирбигиттер, биләр дымсумт ортолору-гар сыйыр курдук санаммыштыг. Бутун Россияндаары "Орленок" көзинч ийинчэн 7 араас ааттаах лааъыр үлчелик. Бийлиг делегациябытын сайдыншары-кызыншары улчелүүр "Звездный" дээр ааттаах лааъырга түшербителэр. Бары билүүр сыйырбыт ортолору сааспельянан көрөн этэр-эттараас арааран, тус-тусла турар дынапларгэ олохтоотулар. Күн айын араас дынааллар, күрөхтүннүүлэр ырынчилдиллар збит. Араас турпоходтар, олимпиадалар, турнирлар, көзөнчиги костер тута түмсүүлэр, тренингэр. Барында олус интэрнешний Омук ортолоро бийлиг тыйбытын олус интэрнешнийрекитилор уонна сахалар үс тылы биләрт дин нааца соктулэр.

Хас күн айы салайыччыларбыгт калып көрсөн барыллар, кинеслэр каллахтаринэ дойдубутун, дыммутун көрбүт курдук санаабыт. Ыраата сырьттахха төреобут



доңдунг, жас бөйрдүү биләр күткөн ураты күпүү, жаре бууларын айдертуубут. Ошоюор Чурагчыбыт бөймө-буюра, ардаахтаан күнкүй бадараана сухтатга.

Бу күрдүк этнігэ сыйынан, дуоңуза сыйынан 21 хонук ваяспытын билбөзүз да халалттыгыт. Ләаңдер сезонун сабысы долгуутулаах күнэ түйізен кашыз. Мани костер тұла түмсән, бәйз-байзабитигәр баға санаабытын эттибіт, уерзепті ырываларбытын ылғалтастыбыт, аадырыстарбытын атасастыбыт. Аны 2014 сыйта Сочи куоракека ыбылдашылаатса олимпиадада көрсөнде буолан тарастыбыт. Тәнниен инән Москва куорат кәрә миссталаринан сыйынан, астынан тапталлаах дойидубуттун буллабут. Аэропорта азан айнар көрсөр дыноммут далбаатын, уер-көл туралларда олус долгуутулаах эт.

Маның тутен тосяйоругар көмөлеспүт, биғнитин ийен ыныптыт улуустаазы үорөх управлениестыгар. С.А.Новгородов аятынан "Чурагчы орто оскуулатьын "Күстүк" оюр хамсааңынын координаторыгар УИ.Котырдана, оскуула директорыгар Т.В.Павловада, терептүттарбизиттер, барыгаймахтарбыгыгар улахан махталбылын тиэрдэбиг.

Күнди одулор! Теребубут түалбобит, Чурагчыбыт улууна сайдарыгар биғни, калэр жалуена ычшата биллигитеңи узалашибижехит. Биғниги улэбигт – үөрэх. Үчүгайдик үөрэнен, албара билген, куруу ининен икүнгэ сыйдышахха наада. Кизэг бишмилээх кийин жанаа бајарар итишбокиң сыйдышар. Туюктан да толтуубат буюлдаахха ал-

Айна МАКСИМОВА,  
С.А.Новгородов азтынын Чурачы орто  
оскуолатын 8 "б" кылдашынын учурназеччиң,  
Сайыныа ИОВГОРОДОВА,  
Болотоого орто оскуолатын  
8 кылдашынын учурназеччиң.





